



Broj: 06-45- 7070/25
Sarajevo, 11.08.2025. godine

Na osnovu člana 90. stav (3) i člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), te člana 70. stav (1) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo d o n o s i:

O D L U K A
o prihvatanju ponude u postupku
direktnog sporazuma

I

Prihvata se ponuda ponuđača „Revicon“ d.o.o. Sarajevo za „**Usluge seminara i edukacije**“/ IV Međunarodni kongres javnog sektora/ ponuda broj 356-01/25 od 08.08.2025. godine, zaprimljena na protokol Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo pod brojem 45-7040 od 11.08.2025. godine, sa cijenom ponude u iznosu od 910,00 KM bez uračunatog PDV-a, popust: 0,00 KM, iznos PDV-a je 154,70 KM, odnosno u ukupnom iznosu od 1.064,70 KM.

II

Rok za pružanje usluge iz tačke I dispozitiva ove Odluke je 24.09.-26.09.2025. godine.

Za izvršenu uslugu Izvršioc usluge „Revicon“ d.o.o. Sarajevo dostavit će Ugovornom organu fakturu.

III

Sektor za računovodstvo i finansije se obavezuje da izabranom ponuđaču izda narudžbenicu u skladu sa prihvaćenom ponudom.

Sektor za računovodstvo i finansije se obavezuje da Izvršiocu usluge izvrši plaćanje na osnovu dostavljene fakture u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja fakture od strane Izvršioca.

Sredstva za realizaciju predmetne javne nabavke obezbjeđena su Budžetu Zavoda za izgradnju KS za 2025. godinu

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 18. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), u postupku direktnog sporazuma ugovorni organ ne donosi odluku ili rješenje o pokretanju postupka javne nabavke u pisanom obliku.

Procijenjena vrijednost javne nabavke za „**Usluge seminara i edukacije**“/ IV Međunarodni kongres javnog sektora/ iznosi 910,00 KM bez poreza na dodatnu vrijednost. Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2025. godinu, redni broj 4 - usluge.

Sektor za računovodstvo i finansije izvršio je prethodno ispitivanje tržišta u skladu sa članom 14a. Zakona o javnim nabavkama i utvrdio da procjenjena vrijednost nije veća od odgovarajuće tržišne cijene, na osnovu čega je podnio Prijedlog za nabavku putem direktnog sporazuma broj I-0-INTERNO-543/25 od 30.07.2025. godine u postupku javne nabavke „Usluge seminara i edukacije“/ IV Međunarodni kongres javnog sektora/ .

Sektor za računovodstvo i finansije je izvršio prethodno ispitivanje tržišta i utvrdio da procjenjena vrijednost nije veća od odgovarajuće tržišne cijene, na osnovu čega je dana 30.07.2025.godine podnio Prijedlog za nabavku putem direktnog sporazuma broj I-0-INTERNO-543/25 za „Usluge seminara i edukacije“/ IV Međunarodni kongres javnog sektora/ , u skladu sa članom 14a. Zakona o javnim nabavkama, te uz isti priložio i dokumentaciju o ispitivanju tržišta.

Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 90. stav (2) Zakona o javnim nabavkama, te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekata. Nakon isteka roka za dostavu ponude utvrđeno je da se na poziv za dostavu ponude odazvao pozvani ponuđač i to „Revicon“ d.o.o. Sarajevo, sa cijenom ponude u iznosu od 910,00 KM bez uračunatog PDV-a, popust: 0,00 KM, iznos PDV-a je 154,70 KM, odnosno u ukupnom iznosu od 1.064,70 KM.

Obzirom da su svi uslovi za nabavku usluge bili definisani u Zahtjevu za dostavu ponude, te da je ponuđač „Revicon“ d.o.o. Sarajevo dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u ukupnom iznosu 1.064,70 KM sa PDV-om, ugovorni organ je istu prihvatio u skladu sa članom člana 90. stav (3) i članom 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24).

Za izvršenu uslugu Izvršioc usluge „Revicon“ d.o.o. Sarajevo dostavit će Ugovornom organu fakturu.


Sektor za računovodstvo i finansije se obavezuje da izabranom ponuđaču izda narudžbenicu u skladu sa prihvaćenom ponudom.

Sektor za računovodstvo i finansije se obavezuje da Izvršiocu usluge izvrši plaćanje na osnovu dostavljene fakture u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja fakture od strane Izvršioca.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, u skladu sa članom 101. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Pripremila: Brčić Amra, ing.građ. [redacted]
Kontrolisala: Vildana Zeba Viteškic, dipl.pravnik [redacted]

[redacted]
[redacted]
Direktor
[redacted]
Belma Barlov, dipl.ing.arh.



Dostaviti:

1. „Revicon“ d.o.o. Sarajevo; revicon@revicon.info; dzenita.mutap@revicon.info
2. Sektor za računovodstvo i finansije
3. Sektor za javne nabavke, kadrovske i opće poslove
4. Direktor Zavoda za izgradnju KS;
5. a/a

Primljeno:	11-08-2025		
Org.jed.	Broj:	Prilog	Vrijednost
			45 7040

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – USLUGE

Naziv dobavljača: Revicon d.o.o. SarajevoPonuda broj: 356-01/25

USLUGE SEMINARA I EDUKACIJA					
REDNI BROJ	OPIS USLUGE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA PO STAVCI	UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1.	UČEŠĆE NA SEMINARU OD 24.09.-26.09.2025. GODINE ZA 3 ZAPOSLENIKA ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO MEĐUNARODNI KONGRES JAVNOG SEKTORA:	KOM	1	270,00	270,00
	- Programsko budžetiranje i ostvarivanje rezultata kroz efikasno upravljanje troškovima - Korištenje donatorskih i EU sredstava u javnom sektoru: izazovi i prilike - Inovativna rješenja za finansiranje komunalnih projekata - Izazovi upravljanja javnim preduzećima - Uloga internih revizora u zaustavljanju zloupotreba - Primjena IPSAS-a za održivi javni sektor - ESG kao osnov transformacije javnog sektora i podrške održivom razvoju - Novi standardi i odgovornosti u upravljanju ličnim podacima	KOM	2	320,00	640,00
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A					910,00
POPUST					/
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-A					910,00
PDV (17%)					154,70
UKUPNA CIJENA SA PDV-OM					1064,70

Datum 8.8.2025.

M.P.

Potpis dobavljača:

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove, osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija.

